

**Un pauc d'istòria**

Ric de mes de mila cinc cents òbras, de la Gasconha a la Provença, lo teatre occitan, eretèr deus trobadors, joglars e deus teatres populars, coneishoc tempsadas escuras mès tanben fòrmas de renavida. Dempuish l'Edat-Mejana, lo teatre ei un mejan d'expression fòrça dinamic, ajudant la transmission e l'aprendissatge de la lengua d'Òc. Coma tot espectacle viu, carreja un patrimòni, ua istòria locala, ua memòria collectiva e se torna inventar de longa au contact deus sons spectators.

D'inspiracion religiosa, lo teatre deisha lo sacrat (fin deus sègles XIII<sup>au</sup> e XIV<sup>au</sup>). Auèi, las pastoralas (o grèpias vivas) regde famosas en Provença mès tanben au pais basc (la pastorala soletina) e mès largament en Gasconha (las pastoralas de Nadau), ne son las manifestacions modèrnas. Austanlèu lo sègle XV<sup>au</sup>, los genres comics coma las farcejadas se desenvolopan fòrça viste. Considerada coma la lenga deu pòble en oposicion au francés, l'occitan trobarà lo son public dins lo teatre devengut popular, profane, que parla a totes e en totes lòcs. Ei un espaci de paraula sus l'actualitat sovent presentada en forma de satira, e quaques còps trufandèra.

**Las fòrmas de teatre**

Fòrmas mes ancianas : los miracles e jòcs, los nadaus, las pastoralas, las farcejadas, las galejadas en particular, en passar per las tragedias, las comedias dinc a las fòrmas mes modèrnas : los operàs ponctuats de votzes occitanas, lo teatre radiofonic (dambe Catinon e Jacotin, creats per Carles Mouly o Andrèu Jacmes Boussac au sègle XX<sup>au</sup>), lo cafè-teatre o filosofiada d'estanquet, l'art de palhassa, lo teatre d'ombra... Fòrça sovent ligat a la cançon o a la musica, ei associat a la hèsta e a la desprestida.

**Los lòcs de representacions teatrales**

De l'espectacle viu en plen aire o de carrèra, en passar per las hèstas, carnavals, hestejadas, visitas teatralizadas de sites, de la sala de hèstas comunala au teatre institucionau sens desbrembar la sala de classa o los talhèrs de sensibilizacion entaus adultes o mainatges. L'art de la scèna ei tanben lo deu contaire qui, acompañat d'un musician, perpetua las velhadas tradicionalas.

**La lenga e lo repertòri**

Au briu deus sègles, los eclesiastics joguèn un ròtle fòrça important dins l'escritura, la collècta e la transmission deus tèxtes en occitan, au miei d'eres quaques gascons : Onorat Dambielie, Fernand Sarran o Cesari Daugé. La lengua apareish diferentament dins lo repertòri : adaptacions en occitan de fòrça autors de l'escritura teatrala mondiala, coma W. Shakespeare, F. Garcia Lorca, A. Tchekhov mès tanben autors franceses classics o mes contemporanèus.

Entremiei eras, l'adaptacion per Maurici Andrieu de la pèça de Molière **Lo Mètge per fòrça** en 1980 ; versions bilinguas (francés/occitan) ; creacions originalas escritas en occitan e reviradas en francés o en espanhòu coma entau tèxte d'Ives Rouquette **Las aventuras de Nasreddin** en 2003.

**Lo teatre occitan contemporanèu**

Après 1945, suu tralh de l'Occitanisme, lo teatre evolua. Dempuish las annadas 70, quauquas tropas se professionalizan e prepausen largament a un public de mainatges o d'adultes, un repertòri fòrça variat mesclant istòria, tèxtes classics e creacions. Au demiei d'eras, podèm citar : **Lo Teatre de la Carreria** fondat per Claudi Alranq, personalitat que ne se pòt pas mancar e engatjada, **La Rampa Tiò** e los sons co-fondators, Joan-Loís Blenet e Brunò Cécillon, **La Companhia Gargamèla** e Ana Clément, **Lo Centre Dramatic Occitan** volut per Andrèu Neyton, **La Comedia Occitana Tolzana** e Maurici Andrieu e **La Comedià dell'Òc** fundada peu Bernat Cauhapé. Au despart, expression militanta d'ua lenga minoritària, lo teatre d'òc se va draubir suu monde. Fòrça autors e personalitats s'engatjan per la reconeishençà de la lengua, entremiei aqueths : Max Rouquette, Leon Cordes, Andrèu Benedetto, Robèrt Lafont, Ives Rouquette, Bernat Manciet, Joan Durozier o Leon Géry.

Paralèlament, numerosas tropas de comedians amators, associations e grops escolaris contunhan a transmèter aqueth patrimòni, devant un public numerós, parlant occitan o pas, au còr de l'Occitania o au-delà. Lo teatre occitan ei donc multiple, en evocar a l'encòp la memòria deu son pais en tot s'inscriver dins la modernitat : la lengua deveng un vertadèr espaci de libertat ont s'encontran lo monde contemporanèu e ua civilizacion millenària.

**JÒC****QUID PRO QUO / DIDASCALIA / DECÒR / DIALÒG / EMPONTAIRE / COMEDIA / ACTE / COSTUMA /****Orizontaument**

A- Genre teatral que provòca l'arríser mercès au jòc, au lengatge deus comedians o pr'amor de las situacions.

B- Mau-entenut que hè prènguer ua persona o ua situacion per çò que n'ei pas.

C- Dirigish l'escèna en respectar o en s'eslonhar de las intencions prumèras de l'autor.

**Verticaument**


1-Escambi entre dus personatges pendent ua pèça de teatre.

2-Vestit deu personatge que indica lo son estatut e que balha indicacions sus l'epòca.

3-Ensemble deus elements que se tròban sus l'empont entà crear ua atmosfèra.

4-Partida de la pèça que mèrca los elements importants de l'accion.

5-Indicacion scenica balhada per l'autor entà orientar lo jòc deu comedian.



Dempuish quan podem parlar vertaderament de teatre occitan ?

Cita duas fòrmas ancianas e dues fòrmas modèrnas d'aqueth teatre.

Lo teatre occitan ne se pòt pas jogar dins ua sala : vertat o faus ? Justifica la tua resposta.

Coma la lenga occitana apareish dins lo repertòri ?

Coma evoluèc aqueth teatre dempuish un pauc mes de quaranta ans ?

**LEXIC****La pastorala :**

- En Provença, ei ua pèça cantada e parlada qu'ei jogada pendent las hèstas de Nadau dont lo subjecte ei la nativitat.

- Còsta los Pirenèus, ei ua pèça cantada sus un tèma religiós o istoric, interpretada peus poblants deu vilatge.

- Dins lo Bearn, la pastorala hè partida de la tradicion orala e teatrala e conta l'istòria locala.

**La farcejada :** Genre teatral que a coma tòca de hè arríser au mejan d'un comic espés.

**La galejada :** Galejada provençala que repausa sus ua istuèra inventada qu'a coma amira d'enganyar.

**L'occitanisme :** Accion miada dempuish lo sègle XIXau entà promover la lengua, la cultura e l'identitat occitanas.

**FRISA CRONOLOGICA****Sègles XIII<sup>au</sup>-XIV<sup>au</sup>**

Lo teatre profane se desenvolopa en Occitania

**Sègle XV<sup>au</sup>**

Sègle deus « mistèris », deus miracles e deus jòcs (produccions inventiva e abondosa) Aparicion deus genres comics : Mimes, farcejadas, moriscs

**Sègles XVI<sup>au</sup>- XVII<sup>au</sup>**

la 1<sup>era</sup> reneishençà dita « baròca » Lo teatre occitan se torna dinamizar sustot mercès a la glèisa 1<sup>era</sup> pèça de teatre en gascon : Mondina, jogada en 1640, de Joan-Geraud d'Astros

**Sègle XIX<sup>au</sup>**

La 2<sup>era</sup> reneishençà e lo Felibritge\*

**Sègles XX<sup>au</sup> e XXI<sup>au</sup>**

L'occitanisme e la 3<sup>era</sup> reneishençà Desvolopament d'un teatre occitan professional après 1968

\*Felibritge : organitzacion de defensa e de promoción de la lengua e de la cultura d'Òc

